

Šifra: FIN413	Naziv predmeta: UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA II		
Nivo: II ciklus studija	Godina: I	Semestar: I	Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni			Ukupan broj sati: 30
1. CILJ PREDMETA	Ukazati studentima na osnovne finansijske rizike s kojim se susreću finansijske institucije na finansijskom tržištu. Objasniti osnovne modele za analizu, mjerenje, evaluaciju i upravljanje finansijskim rizicima.		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1. Finansijski rizici 2. Risk menadžment i vrijednost firme 3. Mjerenje finansijskih rizika 4. Portfolio rizik 5. Izvedeni vrijednosni papiri 6. Korištenje deriviranih vrijednosnih papira za zaštitu od rizika 7. Hedging 8. Diverzifikacija 9. Realne opcije 10. Risk menadžment		
1.2. Rezultati učenja	Studenti će moći razumjeti i primjeniti osnovne modele vrednovanja i upravljanja kreditnim rizikom, valutnim rizikom, tržišnim rizikom, vanbilansnim rizikom, operativnim i tehnološkim rizikom, rizikom zemlje, rizikom likvidnosti i sloventnosti.		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
Opis aktivnosti (%)			
2.1. Način izvođenja nastave	1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije 4. gosti predavači	1. 50 % 2. 10 % 3. 30 % 4. 10 %	
Učešće u ocjeni (%)			
2.2. Sistem ocjenjivanja	1. kvizovi 2. grupni rad 3. midterm test 4. finalni test	1. 10 % 2. 20 % 3. 30 % 4. 40 %	
3. LITERATURA	1. Čirović, Z., Finansijski derivati, Studentski kulturni centar, 2003. 2. Cuthbertson, K., Nitzsche, D., Financial Engineering, John Wiley & Sons, 2003. 3. Ivanović, P., Upravljanje rizicima u bankama, Beogradska bankarska akademija, 2009. 4. Kolb, R., W., Futures, Options and Swaps, Backwell Pub., 2003.		